


Setswana

Kgato

2c

Leano la ga Mmolotsi



Katekani Matumba



Medumopuo (e e boeleditsweng)

s, ts, ng, ny, kg, th, tl, ph, kg,

Medumopuo (e mešwa)

mm, ll

Mafoko a adirisitsweng gantsi (a mašwa)

rwala

Leano la ga Mmolotsi

Setswana

Kgato 2C

ISBN: 978-1-77981-125-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Katekani Matumba

Moranolodi: Malebogo Gaeetwe

Motshwantshi: Vusi Malindi

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya ntlha 2023.

Leano la ga Mmolotsi



Katekani Matumba

Mmolotsi o ne a nna le mmemogolo.
O ne a ya nokeng fa a bowa sekolong.
Se se ne se diragala letsatsi le letsatsi.





Mmolotsi o ne a fologela ka thabana ka kgamelo fa a ya nokeng. E ne e le mmila o moleele. Se se ne se mo lapisa.

Mmolotsi o ne a tlatsa kgameo e tona ka metsi.

Kgameo e ne e le boima.

A sa kgone go e kuka bonolo.






Ka boima a rwala kgameo.

A tsamaya ka iketlo go leba gae. E ne e le tiro e e boima e le tota.

Mmemogolo o ne ka gale a leta Mmolotsi kwa gae. O ne a mo thusa go rola kgamelo. Mmolotsi o ne a lapa thata.





Mmolotsi o ne a ya sekolong a lapile. O ne a sa dire tiro ya sekolo sentle. Morutabana o ne a sa itumedišwe ke go lapa ga Mmolotsi.

Mmolotsi a ka dira eng? O ne a batla go dira sentle kwa sekolong, mme go ga metsi ka kgamelo e tona go a mo lapisa.





Mmolotsi a nna le leano.

A kopa tsala ya gagwe Mmaletsatsi go mo thusa go ga metsi. Ba ne ba ka kgaoganya metsi magareng ga bona.

Ditsala tse pedi tsa ya go ga metsi kwa nokeng mmogo.

Ba arolelana metsi a kgamelo e tona.

Ba dirisa dikupu go ga metsi.






Ditebogo go Mmaletsatsi. Mmolotsi ga a sa lapa. O kgona go dira tiro ya sekolo sentle.

“Go kopa Mmaletsatsi go go thusa go ga metsi ke leano le le siameng, Mmolotsi,” ga bua morutabana ka boitumelo.

“Bona teko ya gago! O dira sentle le mo Dipalong!”





Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Bona namune
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala metomo
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Yuna o a Makala
- Basetsana ke badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa neng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e fetogile
- Lerato la mawelana

Kgato 2

- Metsi ka mo le ka mo
- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Monyai wa mathaitshai
- Mosese wa mebalabala
- Sebelane sa ga Tinjiko
- Go utlwehla dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelentsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseke la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa matlhajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuri Morwesi le digkabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merago!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Dinotshe
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Phenyo o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona motlhatlhedi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Merriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya Phenyo

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 2014



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

